

Lenaneo la Kwadiso le Kamogelo

Disaense tsa Pholo:

Kaedi ya Tshedimose tso ya Legoro 2020

Mafoko a kamogelo a Modini

Moithuti yo o Rategang

Ke a go Amogela mo Yunibesiting ya Bokone-Bophirima. Ke tshiamelo e kgolo mo go nna go go amogela le kwa Legorong la Disaense tsa Pholo. Ke go lebogela go bo o tlhophile serutwa sa disaense tsa pholo sa mokgele wa bokamoso jwa gago.

E le ruri, go thusa bagarona ka tsa pholo ke nngwe ya ditiro tse di mosola fela thata. Boikemisetso jwa legoro la rona ke go go tlhomelela sentle ka dithuto tsa bokamoso jwa gago, gore o tle o kgone go nna thuso e kgolo mo matshelelong a batho.

Ke batla go go bolelela dikgopolo tse di latelang tse ke nang le tsone (tsa maitemogelo a ke nnileng le one) gore di go thuso mo dingwageng tsa gago tsa dithuto:

- Dira gore go buelela pholo (le tiro e o e dirang) di nne tiro e o e bileditsweng
- Nna le seabe mo dikgannyeng tse di amanang le pholo, wena le ba o dirang le bone mmogo le maloko a baagi
- Nna motho yo o dirang ka metlha (ka natla)
- Tshela botshelo jo bo itekanetseng le jo bo lekalekaneng
- Ikokobetse, o ikanyege o bo o direle ba bangwe

Go dira gore dingwaga tsa gago tsa dithuto e nne tse di itumedisang fela thata, re go laletsa go tla go tlotla le rona ka mathata ape fela a o nang le one, dilo tse o sa tlhomamisegeng ka tsone le/kgotsa o botse motlhatlheledi wa gago dipotso, o botse le moeteledipele wa setlhopho sa serutwa/moeteledipele wa lenaanethuto kgotsa Mokaedi wa gago wa Sekolo. Tsweetswee se letele bothata bope go gola gore e nne jo bogolo thata Re itumelela go go thusa ka kgakololo le ka tshidilomaikutlo.

Ke dumela gore tshedimosetso-kaelo eno ya Legoro e tla go naya tshedimosetso e e mosola. Tsweetswee ikgolaganya le

rona go bona tshedimosetso go ya pele fa o tlhoka thuso go ya pele.

E kete dingwaga tsa go ithuta ga gago e ka nna tse di tlhomologileng mo botshelong jwa gago. Ipelele letsatsi lengwe le lengwe le tšhono e e go bulegelang.

Weno mo go tsa pholo

Mop Awie Kotzé

Dean's word of welcome

Dear Student

Welcome to the North-West University. It is a great privilege for me to also welcome you at the Faculty of Health Sciences. Thank you for choosing a field within health sciences for your future career.

It is certainly one of the most enriching tasks to make a contribution to the health of fellow human beings. Our Faculty's mission is to properly equip you in your future studies, so that you will be able to actively make a difference in people's lives.

I would like to share with you the following thoughts on your forthcoming study years:

- Make the promotion of health (and your specific occupation) your calling
- Get involved in health issues, your fellow human beings, and the community
- Work constantly (and hard)
- Live a healthy and balanced life
- Be humble, loyal and serve others

To make your study years as pleasant as possible, we kindly invite you to discuss any problems, uncertainties and/or inquiries with your lecturer, subject group leader or programme leader. Please do not wait for any problem to become too big. It is our pleasure to help with advice and counselling. I believe that this Faculty information guide will provide you with useful information. Please contact us for more information or if you need any further assistance.

May your years of study be a highlight in your life. Enjoy every day and opportunity.

Regards in health

Prof Awie Kotzé

Mantswe a kamohelo a Hlooho ya Lefapha

Moithuti ya ratehang

Ke a o amohela Yunivesithing ya Leboa-Bophirima. Ke tlotla e kgolo ho nna ho boela ke o amohela Lefapheng la Disaense Tsa Bophelo. Ke a leboha hore e be o kgethile lekala ka hara disaense tsa bophelo bakeng sa bokamoso ba hao.

Ke o mong wa mesebetsi e kgotsofatsang ka ho fetisisa ho nka karolo ho thusa motho e mong ka tsa bophelo. Leano la Lefapha la rona ke ho o hlomella dithutong tsa hao tsa kamoso, e le hore o ka kgona ho tswelapele o etsa phapang bophelong ba batho.

Ke lakatsa ho arolelana le wena mehopolo e latelang dilemong tse tlang tsa dithuto tseo o tla kena ho tsona:

- Etsa hore ho etelletsa tsa bophelo pele (le mosebetsi wa hao ka ho kgetheha) e be pitso ya hao
- Nka karolo ditabeng tse amanang le bophelo, tse amanang le batho ba bang, le tsa setjhaba
- Sebetsa o sa kgaotse (hape ka thata)
- Phela hantle mmeleng hape o etse dintho ka tekatekano
- Ikokobetse, tshepahala mme o sebeletse ba bang

E le hore selemo sa hao sa dithuto se tle se o natefele ka hohle kamoo ho ka kgonehang, re o eletsa ka mosa hore o bue le rona ha o na le mathata leha e le afe, ha eba o sa kgodiseha ka ntho e itseng le/kapa o na le dipotso, o botse le moetapele wa sehlopha sa thuto kapa moetapele wa lenaneo. Ka kopo o se ke wa ema ho fihlela mathata a le maholo. Re ka thabela haholo ho o fa boeletsu le ho o thoba maikutlo. Ke dumela hore bukana ena ya tlhahisoleseding ya Lefapha e tla o fa lesedi la bohlokwa. Ka kopo ikopanye le rona ha o batla

tlhahisoleseding e eketsehileng kapa ha o hloka thuso e eketsehileng.

E se eka dilemo tsa hao tsa ho ithuta e ka ba tse ikgethang tsa bophelo ba hao. Thabela letsatsi ka leng le monyetla o mong le o mong.

Wa hao ho tsa bophelo

Prof Awie Kotzé

Dekaan se woord van verwelkoming

Beste Student

Baie welkom by die Noordwes-Universiteit. Dit is vir my 'n groot voorreg om u ook in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe hartlik welkom te heet. Baie dankie dat u 'n rigting in gesondheidswetenskappe vir u toekomstige loopbaan gekies het.

Dit is sekerlik een van die verrykendste take wat daar is om een of ander belangrike bydrae tot die gesondheid van jou medemens te kan maak. Ons Fakulteit se visie is om u so goed as moontlik toe te rus in u verdere opleiding, sodat u 'n daadwerklike verskil in mense se lewens kan maak.

Ek deel graag die volgende paar gedagtes (uit eie ervaring) met u ten opsigte van u komende studiejare:

- Maak gesondheidsbevordering (en jou eie spesifieke beroep) jou roeping
- Wees betrokke by gesondheidsake, jou medemens en die gemeenskap
- Werk konstant (en hard)
- Leef gesond en gebalanseerd
- Wees diensbaar, nederig en lojaal

Om u studiejare vir u so aangenaam as moontlik te maak, nooi ons u vriendelik uit om enige probleme, onsekerhede en/of navrae, met u dosente, vakgroepleier of programleier te bespreek. Moet asb. nie wag dat enige probleem te groot word nie. Ons help u graag vroegtydig met advies en raad. Ek vertrou dat hierdie Fakulteitsgids vir u nuttige inligting sal verskaf. Kontak ons gerus as u meer inligting benodig of enige hulp nodig het.

Mag u studiejare vir u 'n hoogtepunt wees! Geniet elke dag en geleentheid!

Gesondheidsgroete,

Prof Awie Kotzé

Go ema Tsamaiso Nokeng: Dipotso

Moago wa G16; Phaposi 241

Motsamaisi-Mogolo wa Legoro

Moh Riana Muller

Dintlha-Kgokagano

Lefelo: Moago wa G16; Phaposi 241

Mog: +27 (0)18 299 4333

Imeile Riana.Muller@nwu.ac.za

Mothusa Motsamaisi wa Legoro

Moh Annelien Beckley

Dintlha-Kgokagano

Lefelo: Moago wa G16; Phaposi 241

Mog: +27 (0)18 285 2376

Imeile: Annelien.Beckley@nwu.ac.za

Digoke tse di mosola

Bukangwaga ya baithuti ba pele ga kalogo	http://studies.nwu.ac.za/studies/yearbooks
Dituediso tse di tshwanetseng go duelwa le melao ya ditšhelete	http://studies.nwu.ac.za/studies/bursaries-and-loans Leba dituediso le dibasari, o bo o tsena mo teng ga Dituediso Tse di Tshwanetseng go Duelwa
Melao ya Dithuto ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima	http://www.nwu.ac.za/sites/www.nwu.ac.za/files/files/i-governance-management/policy/2019.06.20_A-Rules_e.pdf
Manaananako le Phaposiborutelo le tlhatlhobo	http://studies.nwu.ac.za/studies/class-and-assessment-timetables
Webosaete ya legoro	http://health-sciences.nwu.ac.za/
Facebook / Mponeng	https://www.facebook.com/FacultyHealthSciencesNWU/
Bagakolodi ba tsa akatemi	http://health-sciences.nwu.ac.za/academic-advisors

Ke tla ya kae fa ke na le bothata?

- **Go Sidila Baithuti Maikutlo le Tlhabololo ya Dikgono tsa Bone** <http://services.nwu.ac.za/student-counselling-and-development>
- ❖ Ditirelo tsa thuso ka mathata a tlhaloganyo, tse di akaretsang go thusa batho ka bongwe kgotsa setlhopha ka mathata a tlhaloganyo le go ba sidila maikutlo.
- ❖ Dikgono tsa botshelo le tsa boeteledipele le tlhabololo ya dikgono tsa bone tsa tiro
- ❖ Ditirelo tsa kemonokeng mo loagong, go akaretsa le tsa HIV/Aids le matsholo a go nna le seabe mo baaging
- ❖ Tlhatlhobo ya boemo jwa tlhaloganyo ya baithuti ba ka moso le ba ga Jaanong
- ❖ Kaelo ya mokgele wa bokamoso le go sidilwa maikutlo
- ❖ Go tokafatsa maitemogelo a ngwaga wa ntlha (go akaretsa le go tlwaela botshelo jwa mo khamphaseng, le go tlhabolola ka kakaretso dikgono tsa tiro tsa ba ba amogetsweng mo ngwageng wa ntlha)
- ❖ Tshegetso ya baithuti ba ba nang le bogole
- ❖ Ditumelole le go okelediwa nako ya go kwala (Dikhamphase tsa Potchefstroom le Vanderbijlpark)

Dintlhakgokagano: <http://services.nwu.ac.za/student-counselling-and-development/contact-us>

- **Disenthara tsa pholo**
- ❖ Tlhatlhobo ya malwetse a mannye le go a oka
- ❖ Go romelwa kwa ditheong tse dingwe tsa tlhokomelo ya pholo le kwa ditirelong tsa YBB.
- ❖ Tlhokomelo ya maemo a tshoganyetso (go tlhokomelo balwetse mo mmeleng)
- ❖ Go berekana le maemo a tshoganyetso (dithulaganyo-kakaretso ka ditirelo tse di leng teng le go tsamaisanya ditirelo tsa maemo a tshoganyetso le disenthara tsa tlhokomelo ya kalafi)

- ❖ Balwetse ba ba alafelwang bolwetse jo bo sa foleng kwa dikagong tsa puso, melemo ya bone ya bolwetse jo bo sa foleng e ka romelwa kwa disenthareng tsa YBB (go na le melawana le dipeelo)
- ❖ Dikaro tse dinnye tse di jaaka go rokwa, go fapa dintho, kgotsa go jalelelwa dithibela-pelegi le go jalolola
- ❖ Go abiwa ga melemo ya kalafi e e abiwang ke baporofesenele ba melemo ya tlhokomelo ya pholo mo khamphaseng (ga go rekisiwa melemo e e tsewang mo khaontareng)
- ❖ Diteko tsa mefuta e e farologaneng tsa ka bonako tse di jaaka tsa boimana, HIV, sukiri mo mading, jj
- ❖ Tirelo ya letsatsi le letsatsi ya laboratori (madi le disampole tse dingwe di ka tsewa ke mooko ka nako ya fa molwetse a ile go mmona)
- ❖ Ditirelo tsa tlhokomelo ka tsa tsalo (a sekai thibelapelegi)
- ❖ Thuto ka tsa pholo batho ba babedi ba lebane difatlhego, mananeo a metlotlo mo radiong le thuto ka bolwetse jwa Lehuba.
- ❖ Go tlhatlhobelwa pholo ya go bona gore a ga o na bolwetse jo bo sa foleng le go bo oka
- ❖ Go tlhatlhobelwa kgatelelo ya madi

Dintlha tsa go ikgolaganya: <http://services.nwu.ac.za/health-centres/staff-0>

- **Senthara ya Go Ruta I Go Ithuta**
<http://services.nwu.ac.za/ctl>

Go ikatisetsa go buisa
Thutro-tlaleletso (Supplemental instruction [SI])
Mananeo a go baya baithuti leitlho le go ba ruta
Kgokololo ka dithuto tsa bone
eFundi

Dintlha tsa go ikgolaganya: <http://services.nwu.ac.za/ctl/meet-team-student-academic-development-and-support>

- **Bonno (Dipotso ka ga kago ya bonno kgotsa mathata mo kagong ya me ya bonno)**

<http://studies.nwu.ac.za/studies/accommodation/>

Ke ka nna kae?

<https://www.nwupukkiverblyf.co.za/>

<https://www.opplikampus.co.za/>

- **Ditirelo tsa Kemonokeng ya tsa ditšhelete (ke mang yo o ka ntshegetsang ka thuso ya madi a go ya go ithuta/kadimomadi)**

<http://studies.nwu.ac.za/financial-support-services/bursaries-undergraduate-studies>

Dintlha tsa go ikgolaganya: <http://services.nwu.ac.za/student-counselling-and-development/contact-us>

- **Ditirelo tsa Tshireletso**

Pharakano le go disywa ga mafelo a botseno.

Tsamaiso ya go disywa ga mafelo a botseno

Legora la motlakase

Taolo ya pharakano

Dipeeletso

Go hirisa mafelo a go phaka dikoloi a a nang le borulelo a a ka fa tla tlase ga boalo jwa ntlha

Go ntsha dikarata tsa baithuti le go di tlosa

Go latlhegelwa/go utswiwa ga dikarata tsa baithuti

Taolo ya dinotlolo

Go notlela le go notlolola dikago le ka fa ntle ga dikgoro

Dintlha tsa go ikgolaganya: <http://services.nwu.ac.za/protection-services/general-contact-details>

- **Kemonokeng ya IT**

Dikhunololamoraba

Karolofefo

Imeile

eFundi

Dintlha tsa go ikgolaganya: <http://services.nwu.ac.za/student-counselling-and-development/contact-us>

- **Kgakololo ka dithuto: Dikolo tsa Legoro la Disaense tsa Pholo**

Go fetola lenaane la dithutego
Go fetola kharikhulamo
Dimmojule tse di oketsegileng
Go amogelwa ga dimmojule

SEKOLO SA DISAENSE TSA TSAMAIISO YA DIKAROLO TSA MMELE

Dithutego:

Dipoloma tsa Saense ya Bokatisi	8EN A01, G201P,M
Batšhelara ya Disaense tsa Pholo le Disaense tsa Bokatisi le tsa Tsamaiso ya Dikarolo Tsa Mmele	8DJ H03, G301P,M
Batšhelara ya Disaense tsa Pholo le Saense ya Boitapoloso le ya Boithutatlhaloganyo	8DJ H05, G301P
Batšhelara ya Disaense tsa Pholo le Saense ya Boitapoloso le Botsamaisi jwa Bojanala	8DJ H06, G301P
Batšhelara ya Disaense tsa Pholo le ya Tsamaiso ya Metshameko le Boitapoloso	8DJ H07, G301P

Batšhelara ya Disaense tsa Pholo le ya Thuto ya Tsamaiso ya Dikarolo tsa Mmele	8DR K01, G401P
--	----------------

**Potchefstroom: Lenaneo la Pele ga Kalogo le Mmenejara
wa Akatemi:**

Ngaka Elriena Eksteen

Mog: + 27 (0)18 299 2023

Imeile: Elriena.Eksteen@nwu.ac.za

Lefelo: Moago wa K21, Phaposi 202

**Potchefstroom: Leraanethuto la Dipoloma ya boeteledipele
ya Saese ya Bokatisi**

Ngaka Pieter van den Berg

Mog: + 27 (0)18 299 4414

Imeile: Pieter.VanDenBerg@nwu.ac.za

Lefelo: Moago K21

Mahikeng: Leraanethuto la Dipoloma ya boeteledipele ya Saese ya Bokatisi

Moh Mariaan van Aswegen
Mog: + 27 (0)18 389 2897
Imeile: 20383800@nwu.ac.za

Potchefstroom: Moeteledipele wa Lenaneo la Disaense tsa Boitapoloso

Moh Yolanda Stevens
Mog: + 27 (0)18 299 2038
Imeile: Yolanda.Stevens@nwu.ac.za
Lefelo: Moago K4

Potchefstroom: Mokgatlho wa Baithuti wa Akatemi (cademic Student Society [ASS])

ITSHIDILOMMELE

Modulasetulo: Theadene Botha
Mog: +27 (0) 81 445 1481
Imeile: theadene@gmail.com

Mahikeng: Tšhapotara ya Baithuti

Rre Themkinkois Couter
Mog: +27 (0) 74 766 1265
Imeile: T.Couter4@gmail.com

SEKOLO SA KHEMISI

Thutego:

Batšhelara ya Khemisi	8EK K01, G401P
-----------------------	----------------

Moh Hannelie Nortje
Mog: +27 (0)18 299 2237
Imeile: Hannelie.Nortje@nwu.ac.za
Lefelo: Moago G23, G14

Mokgatlho wa Baithuti wa Akatemi (ASS)

PPSA

Modulasetulo: Marco Lambrechts

Mog: +27 (0) 71 881 0184
Imeile: Lambrechts.marc2@gmail.com

**SEKOLO SA BOITHUTATIROMMELE, DIJO TSA DIKOTLA
LE DISAENSE TSA BADIRISI**

Dithutego:

Batšhelara ya Disaense tsa Pholo le ya Boithutatirommele le Boithutaditshedi	8DJ H01, G301P
Batšhelara ya Disaense tsa Pholo le Boithutatirommele le Boithutatlhaloganyo	8DJ H02, G301P
Batšhelara ya Saense ya Thuto-Dijo le Go Ama ga Tsone Mmele	8EL K01, G401P
Batšhelara ya Disaense tsa Pholo le ya Tshireletsego mo Tirong	8EB K01, G401P
Batšhelara ya Dithuto ka Badirisi	8EF H01, G301P
Batšhelara ya Disaense tsa Badirisi ya Go Dira ka Dikumo tsa Dijo le go di aba	8DS K01, G401P
Batšhelara ya Disaense tsa Badirisi ya Go Dira ka Dikumo tsa Dijo le ka puisano ka Dijo	8DS K02, G401P
Batšhelara ya Disaense tsa Badirisi ya Botsamaisi jwa Thekiso ya Dilo tsa Fešene le go aba dilo tsa Fešene	8DT K01, G401P
Batšhelara ya Disaense tsa Badirisi ya Botsamaisi jwa Thekiso ya Dilo tsa Fešene le puisano ka dilo tsa Fešene	8DT K02, G401P

Boithutatirommele

Ngaka Leandi Lammertyn
Mog: + 27 (0)18 299 2435
Imeile: Leandi.Lammertyn@nwu.ac.za
Lefelo: Moago wa F12, Phaposi 107

Tshireletsego mo Tirong

Mop Anja Franken
Mog: + 27 (0)18 299 2437

Imeile: Anja.Franken@nwu.ac.za
Lefelo: Moago wa F10, Phaposi G11

Disaense tsa Badirisi

Ngaka Hanli de Beer
Mog: + 27 (0)18 299 2483
Imeile: Hanli.DeBeer@nwu.ac.za
Lefelo: Moago wa F15, Phaposi 108

Thuto-Dijo le Go Ama ga Tsone Mmele

Ngaka Tertia van Zyl
Mog: + 27 (0)18 299 2467
Imeile: Tertia.Vanzyl@nwu.ac.za
Lefelo: Moago wa G16; Phaposi 153

Mokgatlho wa Baithuti wa Akatemi (ASS)

Coinsumidor (Disaense tsa Badirisi)

Modulasetulo: Liezl Duminy
Mog: +27 (0) 82 886 6383
Imeile: liezlduminy@icloud.com

Viviente (Boithutatirommele le Thuto-Dijo le Go Ama ga Tsone Mmele)

Modulasetulo: Elsje Taljard
Mog: +27 (0)72 827 9225
Imeile: elsjetaljard@gmail.com

Salutem (Tshireletsego mo Tirong)

Modulasetulo. Aldo Mitchell
Mog: +27(0) 83 333 3494
Imeile: aldo.mitchell280@gmail.com

SEKOLO SA PHOLO YA THUTOTIROMMELE

Dithutego:

Batšhelara ya Diatshe ya Saense ya Maitshwaro le Boithutatlhaloganyo le Botsamaisi jwa Dikamano le Badiri	1GR H02, G301P,V
---	------------------

Batšhelara ya Diatshe le Boithutatlhaloganyo le Thutafatshe le Botsamaisi jwa Tikologo	1GB H10, G301P
Batšhelara ya Diatshe le Boithutatlhaloganyo le Botsamaisi jwa Bojanala	1GB H11, G301P
Batšhelara ya Saense ya Loago le Boithutatlhaloganyo	1GG H38, G301M
Batšhelara ya Bodiredi-Loago	8EW K01, G401P,M,V

**Mahikeng: Moeteledipele wa lenaanethuto
(Boithutatlhaloganyo)**

Moh Mianda Erasmus
Mog: + 27 (0)18 389 2334
Imeile: Mianda.Erasmus@nwu.ac.za
Lefelo: Senthara ya lpelegeng,

**Potchefstroom: Moeteledipele wa Setlhopha sa Serutwa
(Boithutatlhaloganyo)**

Mop Elmari Deacon
Mog: + 27 (0)18 299 1728
Imeile: Elmari.Deacon@nwu.ac.za
Lefelo: Moago wa E8, Phaposi 122

**Vanderbijlpark: Mothusa moeteledipele
(Boithutatlhaloganyo)**

Rre Christiaan Bekker
Mog: +27 (0) 16 910 3418
Imeile: Christiaan.Bekker@nwu.ac.za
Lefelo: Moago 7, Kantoro 121

Mokgatlho wa Baithuti wa Akatemi (ASS)

Privatus (Disaense tsa Badirisi)
Modulasetulo: Nqobile Mashazi
Mog: +27 (0) 73 195 6556
Imeile: liezduminy@icloud.com

Mahikeng: Tšhapotara ya Baithuti

Rre Themkinkois Couter

Mog: +27 (0) 74 766 1265

Imeile: T.Couter4@gmail.com

**Vanderbijlpark: Moeteledipele wa Lenaanethuto
(Bodiredi-Loago)**

Ngaka Johan Steytler
Mog: + 27 (0)16 910 3437
Imeile: Johan.Steytler@nwu.ac.za
Lefelo: Moago 9A, Phaposi G19.3

Potchefstroom: Mogakolodi ka tsa Akatemi (Bodiredi-Loago)

Moh Tasleem Sayed
Mog: + 27 (0)18 299 2195
Imeile: Tasleem.Sayed@nwu.ac.za
Lefelo: Moago wa E8, Phaposi 215A

Mahikeng: Mogakolodi ka tsa Akatemi (Bodiredi-Loago)

Ngaka Misheck Dube
Mog: +27 (0) 18 389 2893
Imeile: Misheck.Dube@nwu.ac.za

Mokgatlho wa Baithuti wa Akatemi

Caritas (Bodiredi-Loago)
Modulasetulo: Manilla Msulwa
Mog: +27 (0) 74 777 5398
Email: nillamsulwa00@gmail.com

Mahikeng: Tšhapotara ya Baithuti

Rre Themkinkois Couter
Mog: +27 (0) 74 766 1265
Imeile: T.Couter4@gmail.com

Vanderbijlpark: Tšhapotara ya Baithuti (SOWASK)

Moh Matshotetsi Tsotetsi
Mog: +27 (0)63 892 3978
Imeile: matsotetsitsotetsi@gmail.com

SEKOLO SA BOOKI

Dithutego:

Batšhelara ya Booki	8NE K01 G401P/M
---------------------	-----------------

Mahikeng: Moeteledipele wa Lenaanethuto

Moh Jeany Sebaeng

Mog: + 27 (0)18 389 2890

Imeile: Jeany.Sebaeng@nwu.ac.za

Potchefstroom: Moeteledipele wa Lenaanethuto

Ngaka Antoinette du Preez

Mog: + 27 (0)18 299 1837

Imeile: Antoinette.dupreez@nwu.ac.za

Lefelo: Moago F8

Mokgatlho wa Baithuti wa Akatemi (ASS)

Curona

Modulasetulo: William Henry Nienaber

Mog: +27(0) 83 997 4602

Imeile: nienaberwh01@gmail.com

Mahikeng: Tšhapotara ya Baithuti

Rre Themkinkois Couter

Mog: +27 (0) 74 766 1265

Imeile: T.Couter4@gmail.com